

Le pluriel se forme en ajoutant "s" à la forme du singulier

- Lo chin, los chins
- La feá, las feàs
- Lo paneir, los paneirs

**Exceptions :**

Les mots qui se terminent par par **-èl, -alh/al, -òl** font leur pluriel en **-èus, aus, -òus**

- Un ausèl, dos ausèus, un chavalh/chaval, dos chavaus, un sòl, tres sòus

Les mots qui se terminent par **-s, ç, -z** sont invariables.

Un braç > dos braç, un nis > dos nis, una cròtz > doas cròtz

**1 - Mettre au pluriel :**

- Lo vilatge perdut
- Lo nom marcat
- La genta vinha
- La color viva
- Lo chavalh neir
- La vòtz
- Lo frut
- Lo pòtz
- Lo nas
- Lo vèu/vèl
- L'uèu
- L'uelh

**2 - Traduire :**

- *Trois hommes et trois bouteilles*
- *Les voisins et les voisines*
- *Les branches basses des arbres*
- *Les nids de pies*
- *Les oiseaux des bois*
- *Les bruits des grandes villes*
- *Les vieux chemins*
- *A trois pas*

## Corrigés

**1 - Mettre au pluriel**

- Los vilatges perduts
- Los noms marcats
- las gentas vinhas
- las colors vivas
- los chavaus neirs
- Las vòtz
- Los fruts
- Los pòtz
- Los nas
- Los vèus
- Los uèus
- Los uèlhs/ueus

**2 - Traduire**

- Tres òmes e tres botelhas/pintas
- Los vesins e las vesinas
- Las branchas bassas daus arbres
- Los nis de las 'iaças
- los augèus daus bòscs
- los bruts de las vilas grandas
- Los chamins vièlhs/vieus
- A tres pas